БАРЫ ДОЙДУЛАР ПРОЛЕТАРИЙДАРА, ХОЛБОҺУҢ!

САҺА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫ ОРОЙУОНУНААҐЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭҺИТТЭР ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААҐЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Орган Чурапчинского районного Комитета КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Якутской АССР

№ 130 (3930) | 1970 сыл. Сэтиннии 3 күнэ ОПТУОРУННЬУК | Таховра 40 сыла Сыаната 2 харчы

Советскай Союз үлэһиттэрэ! ССКП КК от ыйынааҐы Пленумун уураахтарын олохха киллэрэр иһин, тыа хаһаайыстыбатын салгыы өрө көтөҐөр, кини материальнай - техническэй базатын барыдьаһалларынан бөҐөргөтөр иһин дьаныардаахтык охсуһуҥ!

(ССКП КК Улуу Октябрьскай социалистическай революция 53 сыла туолуутугар ЫҢЫРЫЫЛАРЫТТАН)

МОЛДАВСКАЙ ССР. Первомай аатынан ТирасполлааҐы консербөнө оҥорор завод быйыл 135 молуйүөн банка оҥоруот аһын уонна отонноох ампар консерболорун оҥорон таһаарыаҐа.

Снимокка: Светлана Кодран (хаҥас) уонна Зинаида Безниковская оҥоруот аһын консербөтүн ыытарга бэлэмнилэр.

Е. Драйшнер фотота. ССТА фотохрониката.

ССКП райкомун бюротугар

ӨХТӨМНӨР ЫҢЫРЫЫЛАРЫН КИЭҐНИК ӨЙҮӨХХЭ

ССКП райкомун бюрота «Өктөм» совхоз сүөсүһүттэрэ уонна специалистара ыччат сүөһүнү кыһыын-уотуура таһаарбыт ыҥырыыларын ойоохүн туһунан» боҕуруоһу көрдө.

Бюро барыдьаһаллар салайаччыларын, партком-ларын, нэһилиэктэр Советтарын, партийнай, комсомольскай, профсоюзнай тэрилтэлэрин бу ыҥырыыны барыдьаһалларгар, совхоз рабочайдарыгар киэҥник дьүүлүстэллэригэр, дириҥник ойдотон туран ойоттоллоруттэр эбээһинэстэрэ. Киниэлэр кыстыкка сүөһү өлүүтүн-сүтүүтүн таһаарбат, мунутуурдук уойуутун сиитиэр иһин бириҐдии сүөсүһүттэр, фермалар, бригаадалар, участактар уонна отделениелар социалистическайдыы куоталаһыыларын тэнитиэх туоналаахтар.

Итинник сэргэ ССКП райкомун бюрота райсовет тыа хаһаайыстыбатыгар управлениетын уонна народнай контуруол оройуоннааҐы комитетын, кинилэр барыдьаһаллар сүөһүөх органнарын ыччат сүөһү кыстыгын тэрээһинин рейдэ бэрэдэгинэн таһыгын быыстыкка контуруоллуулларыгар сорудахтаата.

ССКП XXIV съезһин көрсө оройуон үлэһиттэрин социалистическай ЭБЭҺЭЭТЭЛИСТИБЭЛЭРЭ

Советскай дьон бүттүүнүн курдук, оройуон колхозтаахтара, рабочайдара, барыдьаһаллар үлэлээн дьиҥнээччилэрэ 1971 сыл кулун тутарга Советскай Союз Коммунистическай партиятын уочараттаах XXIV съезһэ ыҥырылыыбытын үрдүк өрө көтөҐүлүүгүнэн иһитиннилэр. Оройуон колхозтара, совхоза, промышленнай предприятиелэра, тутуу, эргиэн о.д.а. тэрилтэлэрэ пятилетка соруктарын уонна улуу сирдьит В. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сыла туолуутун чиэһигэр ылыммыт социалистическай эбэһээтэлистибэлэрин чистэхтик толорор иһин күүстэрин хаРыстаабакка үлэлээтилэр.

Алтынньы 1 күнүнээҐи турутуучаан государствоҐа үүтү атыылаһыы былаана 102 бырыһыан туолла. ГосударствоҐа туттарылыыбыт сүөһү 86 бырыһыаана үрдүк уойуулаҐынан барда. Ордук үчүгэй көрдөрүүнү оройуон сылгыһыттара ситистилэр. Кэнниин түөрт сылга хас сүүстүү биэттэн 80-тан итэҕйэ суох кулун ылылынна. Быйыл алтынньы 1 күнүнээҐи турутуукаа 100-түү биэттэн 88 кулун иитилэн турар. Субуруускай аатынан совхоз уонна Эрилик Эристин аатынан колхоз республика уонна Российскай Федерация бастыҥ хаһаайыстыбаларын аксаакыгар киирдилэр.

Оройуон алта промышленнай тэрилтэлэрэ биис сыллаах былаан сорудахтарын аһара толорор кыахтаннылар. Бытовой комбинат алтынньы 7 күнүгэр валовой уонна табаарыгай бородуукуйаны оҥоруу, оҥоһуллубут бородуукуйаны туһаҕа таһаарыы, нэһилиэнньэҕэ оҥоҥу оҥоруу сыллааҐы былааннарын толоруоттар. Оройуоннаахы типография коллектива ленинскай юбилей чиэһигэр пятилетка сорудахын 4 сыл 9 ый иһинэн толорорго эбэһээтэлистибэ ылыммыта. Итиэ сорудах чистэхтик толордо. Тутуу участастара сыллааҐы былаанын 40, межколхозстрой 23 тыһ. солкуобайынан аһара толоруоттулар.

Оройуон үлэлээн иитиллээччилэрэ республика бастыҥ коллективтара — «Якуталмаз» трест, Якутскайдаахы тирии-атах таҥаһын оҥорор комбинат, «Якутгражстрой», тутуу управлениета, өрүс Якутскайдаахы порта, биһиги оройуоммут Эрилик Эристин аатынан колхоза съезд киинэҕэ куоталаһыы бичиимин ааҥ-бастаан көтөхпүттэрин иҥэ сураактаритэн биһириилэр. Оройуон үлэлээн иитиллээччилэрэ бу кэрэ бичиимэ ейдээн, ахсыс биис сыллаах былаан сорудахтарын болдьоҕун иннинэ толорорго, калэр пятилеккаҐа биэс ахсыллаты түһэрэргэ, онон партия уочараттаах XXIV съезһин үлэҕэ ситиһиилэрдээх көрсөргө маниэ үрдэтиллибит социалистическай эбэһээтэлистибэлэри ылынналлар:

1. ТЫА ХАҺААЙЫСТЫБАТЫГАР.

1970 сылга былаанны таһыннан государствоҐа 100 тонна этэ, 950 тонна үүтү туттарарга, үүт валовой ыамын былаанын 520 тоннаннан аһарарга государственнай былаанка көрүллүбүттэриҥ 400 тэбиэнэн эдэх ыаах сүөһүнү ыытарга. ССКП XXIV съезһэ аһыллар күнүн эти государствоҐа туттарыы сыл аҥаардаах былаанын толорон көрсөргө. Үүтү атыылаһыы 1971 сыл бастакы кварталыныаҐы былаанын кулун тутар 20 күнүгэр толорорго.

2. ПРОМЫШЛЕННАЙ ТЭРИЛТЭЛЭР

1970 сылга былаанны таһыннан 106 тыһ. солкуобайдаах валовой бородуукуйаны оҥоруоҕа, оҥоһуллубут бородуукуйаны батарыы былаанын 36 тыһ. солкуобайынан аһараргa. 1971 сыл бастакы кварталлааҐы сорудахтары кулун тутар 20 күнүгэр толорорго. Ол иһигэр бытовой комбинат уонна типография кварталлааҐы былааннарын съезд аһыллар күнүгэр толоруохтара.

3. ОРОЙУОННААҐЫ КОММУНАЛЬНАЙ ТЭРИЛТЭЛЭР УОННА ТУПСАРАН ОҤОРУУ КОМБИНАТА

1970 сыллааҐы былаанны 120 бырыһыан толорорго, эбэтэр былаанны таһыннан 20 тыһ. солкуобайдаах деловой бородуукуйаны оҥоруоҕа, оттон 1971 сыл бастакы кварталлааҐы былаанын кулун тутар 20 күнүгэр толорорго.

4. ОРОЙУОН ТҮТҮҮТҮН УЧААСТАГА

1970 сылга былаанын таһыннан 100 тыһ. солкуобайдаах тутуулуу ыытарга.

5. «МЕЖКОЛХОЗСТРОЙ»

СыллааҐы былаанны таһыннан 100 тыһ. солкуобайдаах тутуулуу ыытарга. 1971 сыл бастакы кварталынааҐы былаанны съезд аһыллар күнүгэр толорорго.

6. 1050 №-ДЭЭХ СУОЛ УЧААСТАГА

1970 сыллааҐы былаанны 7 тыһ. солкуобайынан аһара толорорго. 1971 сыл бастакы кварталынааҐы былаанны кулун тутар 20 күнүгэр диэри толорон тиийэргэ.

7. 1946 №-ДЭЭХ СУОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННАЙ УЧААСТАГА

СыллааҐы былаанны биэр тыһ. солкуобайынан аһара толорорго. 1971 сыл бастакы кварталлааҐы былаанны кулун тутар 20 күнүгэр диэри толорон тиийэргэ.

8. ОРОЙУОН ЭРГИЭНИН ТЭРИЛТЭЛЭРЭ

СыллааҐы былаанны таһыннан 28 тыһ. солк. суумалаах табаары нэһилиэнньэҕэ атыылыырга эбэтэр табаар эргиирин былаанын 103, общественнай аһылык былаанын 100,4 бырыһыан толорорго. 1971 сыл бастакы кварталынааҐы былаанны кулун тутар 25 күнүгэр толорорго.

9. ОРОЙУОННААҐЫ СИБЭЭС УЗЕЛА УОННА ЛИНЕЙНЭЙ-ТЕХНИЧЕСКЭЙ СЫАХ

1970 сыллааҐы докуот киирпитин былаанын 101 бырыһыан, 1971 сыл бастакы кварталынааҐы былаанын кулун тутар 20 күнүгэр, оттон бөҕөлөөх сурруу былаанын 101 бырыһыан толорорго.

Оройуон барыдьаһаллара, Субуруускай аатынан совхоз, промышленность, тутуу, эргиэн тэрилтэлэрэ эс кыахтарын мунутуурдук туһанан, кэмчилээхэй режимнэн кытаанахтык тутуһан туран үлэ оҥорон таһаарыытын мунутуурдук үрдэтэргэ бороруксуйа бэйэҕэ турар сыанатын чэчэтэргэ сорудахтаабыттар.

СыллааҐы былаан туолла

УДМУРТСКАЙ АССР. Массыынаны оҥорор Ижевскайдаахы завод сылгаҕарыгар агрегатнай станектар оҥоһуллаллар.

Снимокка: завод бастыҥ слесаара коммунист И. В. КУЛЯБИН 6 цилиндрлээх агрегатнай ставогу хоҥуйар.

Е. ЗАГУЛЯЕВ фотота. ССТА фотохрониката.

ССКП XXIV съезһин көрсө

СыллааҐы былаан туолла

СЫЛАН. Отделение маниыксыттара юбилейнай сылга үүтү ыаһыҥа үчүгэй ситиһиилэнэллэр. СыллааҐы былаан валовойуан уон ый туруттан 103,8 бырыһыан толоруулаах. Итиэннэ 166,6 центнер үүт ордук ыаннар. Куоталаһыыга Бэрэ фермата бастаата. Маннаа бириҥ ыаахтан 1445-тэн кг үүтү ыаллар. Маниыксыт Наумова А. Г. хас биириҥ ыаҕыттан 1643-түү литраны ыаан ылар. Итиэ отделениеҕа саамай үрдүк көрдөрүү буолар.

Бороҥоҥ ыытта куоталаһар Хаҥалыы фермата коллектива, сорох-сорох 115,7 бырыһыан толорон, иккис кластаах тахсыста. Отделение биэр чуолу маниыксыта Макаров А. У. ыаҕын ыаҕыттан 1628-тыы кг үүтү ыаллар.

В. ДАРБАСОВ

Официальнай отдел

ӨССӨ КИЭНГНИК ӨЙДӨТҮӨХХЭ

ССКП КК, СССР Министрдэрин Советын, ПСВСКС уоннА ЫВСЛКС КК «Производство резервэларын туһаныыны тупсарар, коруот хаһаайыстыбатыгар кэмчилэһии режимнэ күүһүрдэр туһунан» сурукпарыт оройуон үлэлээн кэтиллэччилэрэ кохтоохтук дьүүлэспиттэрэ. Итиннэ сибээстэн партийнай тэриллэлэр уоннА производственнай коллективтар резервэларын туһаныыны тупсарар уоннА кэмчилэһии режимнэ күүһүрдэр ыллаах дьаһалларын болҕотообиттэрэ. ССКП райкомун бюрота, райсовет сессиятА уоннА исполкома суоһуу туһугА суох өлүүтүн бириччиналарын, техниканы туһаныы, коруу-хараҕыт, общественнай суоһуу кыстыгар бөлөх уо.д.а. хустарынан бөҥүруоктары дьүүлэһэн эмиэ дьаһалларын болҕотообиттэрэ. Производство резервэларын туһаныыны тупсарар, кэмчилэһии режимнэ күүһүрдэр туһугар оройуоннА уоннА производственнай коллективтарга общественнай коруу комиссиялара тэриллибиттэрэ.

Эрилик Эрастин аатынан колхоз, Субуруускай аатынан совхоз, бытовой комбинат, тутуу участката, о. д. а. тэриллэлэр болҕотоммит дьаһалларын олохха баҕарчы ыллардылар. Ол тэҥнэтэр Эрилик Эрастин аатынан колхоз уоннА Субуруускай аатынан совхоз государствоҕа эти уоннА тутуу ахымыланыын биэс сыллаах былаанын сөтөллөөктүк толордулар. Ыраах суоһуну уоннА сылгыны ыытыы итиннэ былаанын толорор кыаҕы үөскэтиннилэр.

Ол эрээри сорох коллективтарга ССКП КК, СССР Министрдэрин Советын, ПСВСКС уоннА ЫВСЛКС КК сурукпарын дьүүлэһии аатыгар эрэ ыытылыннА. Сурук не хоһоонун барыы үлэһиттэргэ дириҥник өйдетуллубэтэ. Холобур, Ленин аатынан колхозка Харааҥдыйа, Мыраан, Хаабаныы фермаларын үлэһиттэрэ сурук не хоһоонун олох да билбэттэр. Бу колхозка суругу дьүүлэһиини тэрийэр оннугар, экономист С. Н. Кардашевскай содоторун олорон суруйбут «дьаһалларын ньиннньэгин», бэл диэтэр парткомса уоннА бырабылыанньаҕа дьүүлэспэккэ эрэ, ол хаһаайыстыбатын управлениетыгар быһа ыытыттар. Итиннэ колхоз Одьулуунаатын участкатар бытовой комбинаккА, тутуу участкатар сурукпут дьүүлэспит мунньахтарыттар, бэл боротокуол суруллубатах. «Сельхозтехника» отделениетыгар сурукпут олох да дьүүлүү туруорбатахтар. Райпотребсоюз коллективыгар аатыгар эрэ кэпсэппиттэр да туох да дьаһалы ылынары быһаарбатахтар.

Производственнай коллективтар салайааччыларА, партийнай тэриллэлэр секретардара болҕотоммит дьаһалларын олохха ыллаларынан сиэтэ суох тэрийэллэр. Итиннэ ньиҥ үлэ кордоруулэрэ биллэрдик-костордук тэриллибэт. Алтынньы 1 күнүнэҕи турукпынан үүт бириэдинэ ыраахтан да, колхозтан да эмиэ, государствоҕа да туттарыллыыта аспыт сыл бу кэмнэрэ аҥыах. Ньирэй өлүүтэ 104 төбөнэн алдьаабыт, ньирэй деловой тахсыыта 62,1 эрэ бырыһыанна тэҥнэстэ. Бурдук, картуошкуй, өрөруот аһыы былааннаммыт үүнүүлэрэ ыыйан ылыллыбатылар. Ленин аатынан, Калинин аатынан, Карл Маркс аатынан колхозтарга, райпотребсоюзка о.д.а. тэриллэлэргэ общественнай коруу комиссиялара үлэлээбэттэр. Ханна баҕарар кордэрэн агитация производствоны кытта кыайан сибээстэммэт, быһаччы сорукпара сырдыгыр.

ССКП райкомун бюрота соторуттааҕыта «ССКП КК, СССР Министрдэрин Советын, ПСВСКС уоннА ЫВСЛКС КК «Производство резервэларын туһаныыны тупсарар уоннА коруот хаһаайыстыбатыгар кэмчилэһии режимнэ күүһүрдэр туһунан» сурукпарыттан сибээстэн политическай үлэни күүһүрдүү туһунан» бөҥүруоһу кордо уоннА партийнай, профсоюзнай, комсомольскай тэриллэлэргэ сорукпара туруорда. Чуолаан партийнай тэриллэ секретардара бу суругу дьүүлэһиннэн сибээстэн бөлөхтөммит дьаһаллар хайдах олохха киирэн иһэллэрин туһунан сатиньы 15 күнүгэр диэри партийнай мунньахтарга туруорарга абзаһыйбыттыылар. Барыы парткомнар, маннайгы сүһүөх партийнай, комсомольскай уоннА профсоюзнай тэриллэлэр, производственнай коллективтар салайааччыларА сурук не хоһоонун үөрэтиэхтэрэ кэнэ ааҕыллыбыт өйдөбүр үлэни күүһүрдэр дьаһаллары ылыахтаахтар. Ол иһин пропагандистарга, политинформатордарга, агитатордарга семинардары тэрийиэхтэхтэр, үлэһиттэри экономическай уоҕохтээһиҥҥэ ураты болҕомтолорун уруохтаахтар, общественнай коруу комиссияларыгар күн эбэ комоҥу эгэрэн үлэлэрин сорҕуоохтоохтор. Комсомол райкома, профсоюзнай тэриллэлэр рабочайдары, колхозтаахтары, комсомолецтары уоннА эдэр ыччаттары хаҥыстаньыаҥ буолуу тыынынан итэр утуммах үлэни ыытыахтаахтар. Ханна баҕарар кордэрэн агитация үлэтэ хамнаһы сырдатар чуолкай не хоһоонноох буолуохтаах.

Социализм дойдуларыгар

ЧССР. «Зетор Кристалл-8011» Чехословакия колуоһалаах тракторын сана модэла. Бу тракторга Брноҕа ыытыллыбыт нан дойдутааҕы дьаарбанкаҕа медаль ылбыта. Бу 80 ат күүһэ күүстээх универсальнай массыына Брноҕа «Збросовка» диэн массыываны оторор кырдьаҕас заводка оноҥнуурунна. Массыына тыа хаһаайыстыбатыгар киэҥник туттуллуоҕа.

«Зетор» трактор ааҕан аата Чехословакиянан эрэ биллэр буолбатах. Маннык 200 тэн тахса тыҥынча массыына 80 тэн тахса дойдуларга үлэлиир.

ЧТК—ССТА фотолара.

КОММУНИСТАР ХОЛОБУРДААХ ҮЛЭЛЭРЭ

Калинин аатынан колхоз Мараландыытаары бириигэдэтин партийнай тэриллэтин коммунистара И. И. Ленин төрөөбүтэ 100 сылын туоябут кэбилейиэ ССКП XXIV съеһин иннинээҕи сылы хаһаайыстыбаннай үлэлэргэ ситиһиилээхтик түмүктүүр иһин үлэлиилэр.

Коммунистар сылгыһыттарынан, трактористарынан, пилорамщиктарынан, сорохтор сүөһү кэтиппитигэр үлэлиилэр.

Парторго коммунистары производство эрдэс салааларыгар инженердарынан, старшайдарынан аныгыраабыта. Аастыт кыстыкка Чыччаг участкатар И. И. Коркин звеноводунан кыһаммыылаахтык үлэлээн общественнай түөһүнү сүүтүгэ суох сыл таһаарбыта. Чыччаг фермаҕар молтох туруктаах ыччат сүөһүнү, бороонтору кыстыкка бэлэмнэтиэ. Комсомолка Надя Сивцева старшайдаах түөрт ыччат ыһыарыллыбыт бороонторун сүүтүгэ суох 100 бырыһыан сыл таһаарбыттара.

Сылгы кэтиппитигэр звеноводунан коммунист Д. Т. Сивцев сылгыһыттарынан И. А. Тарасов үлэлээхтэриттэн бэтэх сылгы кэтиппитэ сыллаан сайдан иһэр. Сылгы участкатын туспа аҥтан, эбэх тутуулар ыытылар, остуолба көрүүнү туттулар, сылгы кэтиппитин былаана ситиһиилээхтик толоруллар.

Быйыл үс квартал түмүгүнэн 250 сылгы былаанын 1011 төбө-рулунна. Кулун деловой выходын 99,4 бырыһыанна тиэрдэн эбэһээтиллиэхтэрин аҥара толордулар. Сивцев Д. Т. сылгытын 99,3 бырыһыанын, 58 биэтэн 58 кулуну ылан 100 бырыһыан тыныныахтыы кэтиппитэ. Тарасов И. А. үлэхан сылгытын 100 бырыһыан тыныныахтыы кэтиппитэ. Кулун деловой выходын 96 бырыһыанна тиэрдэ. Итиннэ коммунист сылгыһыттар производствоҕа баһылыыр көҥүлүүр уоннА көмүлүүр өруоллаахтар.

Мараландыы бириигэдэтигэр аастыт сүүтүгэр пилорама үлэлэбит буолан, тутуу киэҥ дьаһанна суох ыытыллара. Быйыл пилорамщиктынан М. Е. Сивцев ааҕыллан, пиломатериалынан ыытылар тутууну толору хаамчыйда. Итиннэ түмүгэр былаанныах тутуулар ситиһиилээхтик ыытылыннылар. Уруу ситэриллибэтэх от-үүт комбинатын колхозтааҕы сыалын, почта, маҕаһын дьиэлэрэ ситэриллиннилэр.

Үлэни табатык тэрийэн И. Коркин звенота былаанныах 8000 центнер оҥнуган 9067 ц. И. Васильев салайбыт звенота 5000 центнер оҥнуган 5491 центнер оту оттоон, былаанныын ааннА аһардылар. Итиннэ түмүгэр бириигэдэ отуоһун быһыылаах-сиилэх не хоһоонун аҥара толордо.

Трактористар И. Аммосов «ДТ—75» тракторынан 763, И. Васильев 885, И. Гуляев «Беларусь» тракторынан 310, И. Коркин 389 гектар сымнаҕас хорутуулаахтар. Итиннэ түмүктэр колхозҕа кордоруутүнэҕэр баланса үүнүктэр.

Пенсиялаахтар уоннА бөкөлөөх гараж тутуутун, кыргас бөлөхтөхтэ тутан үлэни ыытыллыбыттар.

Үйүн сылларга колхоз производствотыгар элбэх кыраныы биэрбит Палажов В. А. дорообуйата молтоҕун аахсыбакка туран, ньирэйи эмиэрэн иитиигэ күүһэ кыайарынан кыттар. Сайын Тэкэрэ фермытыгар бостуук таабыта. Сүөһүттэргэ элбэх сүөмпү-аманы биэрэр, үлэ итэҕэстэрин туоратыыҥа кыһаллар-мунньаллар.

Итиннэ эрээри производствоҕа быһаччы үлэлиир коммунистар ахсаннара аҥыйах. Тутуу үлэтигэр, ньирэй сайыл иитиитигэр коммунистар туруоруллубатылар. Коммунистар авангардтай производственнай оруоллаарын үрдэтиигэ анаан тэрийэр үлэни ыытыыбыт. Кинилэр производственнай оруоллара, кордоруулэрэ биллиэн да наадыах.

Партийнай тэриллэ, бириигэдэ салалтата баар итэҕэстэрэ ССКП КК от ыйынааҕы Пленумун уурааҕынан салайтарын туоратыаҥ кыһаллыллар.

Т. НОГОВИЦЫН,

ПАРТИЙНАЙ ОЛАХ

Политүөрэх үчүгэйдик саҕаланна

БОЛТОҺГО. (Телефонунан). Быйылгы политүөрэх дьылыгар ССКП историятын үөрэтэр кружуок иккис сириэн 20 киһиэн хабар. Пропагандистарынан Кындалга—Т. Р. Андросова, II Харбалаҕа—учуутал А. С. Солдатова анаан үлэлиилэр.

Маны сорҕо Х. Д. Ефремова салайааччылаах Ленин биографиятын үөрэтэр, А. Г. Слепцова салайааччылаах ССКП туһунан бэсидээлэри ыытар иккис комсомольскай кружуоктар эмиэ бэйэлэрин үлэлэрин тэрээһиннээхтик саҕалаатылар.

Саамай үгүс киһиэн 4 сириэн тэриллибит экономическай минимум кружуоктара түмэлэр. Киниэхэ билигин 70 рабочайдар, сылууспалаахтар, специалистар дьарыктаналлар.

Н. БУШУЕВ.

Красноярскай бурдугу үүннэрээччилэрин ситиһиилэрэ

Красноярскай кыраай ыытын хаһаайыстыбатын үлэһиттэрэ партия XXIII съеһин уоннА ССКП КК Пленумнарын быһаарыыларын олохха киллэрэн бу сылга уустук климатическай усулуобуйаҕа туорахтаах культуралар үүнүүлэрин хомуйдулар уоннА бурдугу атыылаһын былаанын аҥара толордулар.

Кыраай колхозтара уоннА совхозтара Ийэ дойду маҥхаанаҥнаргар 1 молуйуон 108 тыһыынча тонна туорахтаах культураны, оо иһигэр 980 тыһыынча тонна салиһиннэйи куттулар.

ССТА.

Доҕордуу ыалдьыттааһын

МНРП КК I секретара, МНР Министрдэрин Советын председателэ Ю. Цеденбал баһылыктаах МНР партийнай-правительственнай делегацията Советскай Союзка официальнайдык доҕордуу ыалдьыттааһынын туһунан коммюнике бэчээттэнэ. МНР делегацията ССРС-ка сылгыыбытын бириэмэтигэр кэпсэтиһиилэр буолуталаастылар, хаамыыларыгар икки өрүтэр сыҥыаннаһыыларын бөҥүруоктара керүлүннүлэр, ССРС уоннА МНР икки ардыларыгар экономическай бириэ үлэлэһии чуолаатыы кэскиллэрин сүүн хайыстыбыттар, аан дойдуларыгар тирэн турар проблемаларга уонна аан дойдутааҕы коммунистическай хамсааһын бөҕөлөөх ыытыллыбыт боппуруоктарга.

Төлөй начальнай оскуолата

Үчүгэйдик үөрэнэбин

Улуу учууталбыт В. И. Ленин юбилейын сылыгар үһүс ылааһы туйгун үөрэнээччи аатын ылан бүтэрбитим. С. Т. Захаров аатынан паартаҕа олорор чэскэ тиксибитим. Былыл эмиэ онно олорон үөрэнэр иһин дьулуһабын.

Билигин үөрэхпэр иэдэс үчүгэй уонна туйгун сыаналары ылабын. Бастакы чиэппэр тумугэр барыы предметтэргэ «5» сыананы ылаҕа кыһанабын. Уруоктарбын үөрөтэн, билэн, дьиэтээҥи сорудахпын толорон эрэ баран, атын уус-уран кинигэлэри аҕаабын.

Сайын ийэбэр колхоз ыраабын ыырыгар кемелөһөр этим. Моонньоҕоннообутум, отоннообутум, Хас да кинигэни аахпытым. Билигин да дьиэ быстах улэтин толоробун, таах олорбоппун.

Быйыл «Пионерская правда», «Бэлэм буол» хаһыаттарга уонна «Веселые картинки» сурунаалга суруттардым. Мигин иккис этэрээт Советын председателинэн талбыттара. Биһиги ленинскэй хоспутун оссо ситэрэн туспарар. Октябрь быраахынныгын кордоохтук нардаахтык атаарар иһин туруннубут.

ШУРА ПИНИГИНА,
туйгун үөрэнээччи.

Калинин аатынан колхоз Төлөй-Дириҥин бөҕүөлэтэр начальнай оскуола баар. Эти, үүтү оторооччу сүөсүйүттэр уонна сылгыйыттар, бурдуут үүнүүрэччилэр уонна механизатордар оҕолоро Советскай былааһы олохтоспут, колхобу торуттаспыт, бөҕэлэрин баллыгыллаах баар дойдулаахтарыы Степан Тихонович ЗАХАРОВ аатынан оскуолаҕа үөрэнэллэр.

Бүгүн биһиги ол оҕолор суруктарын бэриэбит.

Кыайарбытынан көмөлөһөбүт

Начальнай оскуола оҕолоро, төһө да кыра дьон буоллаҕыт, кыайар үлэбиттэн туора турбаппыт. Сайылыкка тахсан баран Маша Хоютанова, Шура Пинигина, Митя Дьячковскай уонна биһиги иккиэн ийэлэрбитигэр ынах ыаһыныга көмөлөһөр отибит. Ыамҥа бэстин-сэттэлин ынахха тиийэ ыан биэрэрбит.

Сорох оҕолор от үлэтигэр дьоннорун кытта бириҥэ сылдьыбыттара — бүгүл түгэҕэ харбаабыттара, обуус сиэппиттэрэ. Хаптаҕас, отон, моонньоҕон буспутугар үүгэ оҕо тыаҕа тахсыбыта, сир аһын бөҕүөкүн хомуйбута.

Оскуолабытыгар кунус куппуппут. Фермалар кинилэрин курулаабыппыт. Бурдук - ыскылаатын ыраастаанныгар уонна саҥа тутуллубут, 200 ынах киирэр хотонугар, буор кутуутуттар улаҕаабыппыт.

Кыстык кэмнэр биһиэхэ сэптээх үлэ кэстээччу. Оччо да колхозпутугар үөрүүнэн көмөлөһөр саҕаалаахпыт.

ТОНЯ СМИРНИКОВА,
КАТЯ ЛАВРЕНТЬЕВА,
IV кылаас үөрэнээччилэрэ.

Билин-көрүү эбиллэр

Кинигэни таптаан аҕаарга учууталларбыт үөрэппиттэрэ, төрөппүттэрбит сүбэлэспиттэрэ. Иллэҥ кэмнэргэ сельскай уонна оскуолабыт библиотекаларыттан уларсыбыт киниэбитин аҕабыт. Итэ биһиги билиибитин-көрүүбүтүн эбии кэҥэтэр.

Библиотекабытын баҥыгарга, ыаҥыгын харыстыырга бары кыһанабыт. Төрөппүттэрбит эмиэ көмөлөһөллор. Аҕаан билбэппитин үөрэхпитигэр туһаҕабыт. Кылаас иһиэн ыытыллар бэсиэдэрэ, кэпсэтиннигэ эмиэ түүтабыт.

Галя Малышева, Алеша Корякин, Настя Гуляева, Тоня Смирникова, Шура Пинигина, Митя Дьячковскай, Катя Лаврентьева, Таня Абрамов быйыл сайыгыттан уончалыы кинигэни аахтылар. Оҕо иһиэр «Тоҕо нуну аҕалар», «Сибиэтэ сиҥэҥ», «Биэбэтчэй ыйга тахсар» уонна В. И. Ленин оҕо эрдэҕиннаҕытын, оскуолатаҕа сылларын туһунан, о. д а. кинигэлэр бааллар.

Мин уус-уран кинигэлэри эмиэ таптаан аҕабын.

ПАША МАКСИМОВА,
IV кылаас үөрэнээччитэ.

Колхозпутугар баһыыба!

Торообут-үөскээбит Калинин аатынан колхозпут биһиэхэ анаан аастыт сайын пионерскай лаагыра аспыта. Онно колхозтаахтар 30 оҕолоҕо сыныйаммыппыт.

Биир ый биллибэккэ аастыта. Үүгэ саҥа ырыалары, үөгүүлэри үөрэттибит, кэпсээннэри, остуоруйалары иҥиттибит. Эйбох атаһы, доҕору булуннубут. Сахабыт сирин сайыгыны кэрэ айылҕатыгар дьаарбайан, ойиньоон-көрүлээн олох чуҥкуйбакка аһаарлыбыт.

Кордоохтук сыныйаан, сайыгыны салгыгыта чэччийэн, буһан-хатан, күүспүтүгэр күүс эбиллэн оскуолабыт заным аспыппыт. Биһиги итинник үчүгэйдик сайыны атаарбыппыт иһин лаагырбыт барыы улэйиттэригэр уонна колхозпут салалтатыгар пионерскай махталбытын биллэрэбит. Кэлэр оттугэр лаагыры эссо үчүгэйдик тэриллэриигэр бэлэмнэнэбит.

НАСТЯ ГУЛЯЕВА,
МИТЯ ДЬЯЧКОВСКАЙ,
IV кылаас үөрэнээччилэрэ.

Пионердар уонна оскуола оҕолоро! Советскай Ийэ дойдуҕа итиитик таптаан, үчүгэйдик үөрэнэн, улэни ытыктаан! Ленин дьыалатын иһин, коммунизм иһин активнай охсуһаччыларынан буоларга бэлэмнэнэн!

БОЛГАРИЯ НАРОДНАЙ РЕСПУБЛИКАТА. Үүгэ промышленнай предприятиелар, государственнай кооперативнай хаһаайыстыбалар, үөрэнэр уонна научнай институттар, куорттар площадкалара уонна улуустаах дойду барыы улэйиттэрин туруу сирдьита Владимир Ильич Ленин аатын суоллар.

СНИМОККА: Стара Загора куорутугар Ленин аатынан кооперативтэр баар оҕо саада.

Централфото—ССТА.

КЫҺЫЛ ХААЛТЫС

„Саҥа олох" хаҥыат редакциятын уонна ыччат ортотугар үлэҕэ штаты таҥынан отделын аналлаах таҥаарылара **2 №-рэ**

Ыллыырбын таптыыбын

«Ленинниҥ олоруохха, үөрэнэхха уонна улэлиэхха» диэн девизинэн ыытылыыбыт өрөбүүннаҕы олимпиадаҕа начальнай оскуолалар болохтэрүгэр биэнги иккис иистэҥэ ылан үөрүйэллэр. Мусуран самодеятельность кыттааччылара хас да оҕо. ЫБСЛКС райкомун Бочуотунай грамоталарынан наҕараадаламмыттара.

Биһиэхэ ырыа курдуоҕун улуутал Марфа Васильевна Дмитриева салайбыта. Жаҥдибаҥ, Төлөй Дириҥин культуобутар уонна детсад оҕолорутар концерттара биэрбиппит. Оччо сиҥнэ курдуоҕунут кэтээхтүк кыттыбыта.

Өрөбүүннаҕы олимпиадаҕа «Албан аат, хорсун Вьетнам!» диэн ырыаны толоруум биирдэмнэ уонна итиннэ Бочуотунай грамотаны ылыбытым. Быйыл ырыа курдуоҕар эмиэ үөрүүнэн дьарыктанабын. Биэчэдэрэ уонна Октябрь бырааһынныгын аҥаан саҥа ырыалары үөрэтэбит.

Ганя АБРАМОВ.
III кылаас үөрэнээччита.

Эйиги бу снимокка Катя Лаврентьеваны уонна Таня Смирниковаҥы көрөбүт. Кинилэр төрдүс кылааска үөрэнэллэр. Дьоҕоллоолор иккиэн пионеркалар. Үөрэхтэригэр үчүгэйдэр. Оскуолаҕа ыытылыыталлар. Иллэҥ кэмнэргэр араас кинигэлэри аҕаллаллара таптаан барыы общественнай уонна культурнай улэлэргэ кэхтээхтүк тыллар уонна үөрэхтэриэн молтох табаарыстарыгар көмөлөһөллөрүн сөбүлүүллэр.

П. Седалищев фотота.

ДУОБАККА ООННЬУУБУН

Биһиги кэргэнэ дуобакка оонньуурбутун сүрдээҕин сөбүлүүбүн. Убайдарым Кеша уонна Ваня күрэхтэһиилэргэ кытталлар, онно бастааччылар. Мигин бу оонньуута аҕам уонна убайдарым үөрэппиттэрэ.

Оскуола дуобатчыттарын учууталбыт Роман Михайлович Степанов эрчийэр. Аастыт үөрэх дьылыгар оскуола үрдүнэн дуобакка күрэхтэһиигэ мин, кимиэхэ да хотторбокко, кыайыылааҕынан буолбутум.

Быйыл итэ курдуоҕунут улэтин эмиэ салҕаатыбыт. Дуобакка оонньуурбун тэҥинэн, хайыһардыыбын уонна тустарбын сөбүлүүбүн. Итэ мин үөрэнэрбэр мөһөйдөөбэт, хата биллэрдик көмөлөһөр.

КУЗЯ ПЕРМЯКОВ,
III кылаас үөрэнээччита.

Бу оскуолаҕа 22 пионер баар. Кинилэр үөрэҕи билиҥэ, дьиссиплинэлээх буолууга, оскуола иһиэн ыытыллар барыы улэҕэ бастыҥ хоолбуру нөрөөрөллөр.

Улуу өрөспүүбүлүкэ В. И. Ленин юбилейын көрсө уон оҕо пионерга киирбитэ. Билигин Октябрьскай революция бырааһынныгын көрсө хас да октябрёнок пионерскай хаалтыһы кэтэргэ баҕаналаллар.

Этэрээт байаатайдарынан ааҥу бүтэрбит, билигин фермаҕа сүөсүйүтүнэн улэлиир комсомолкалар, сыһыарыллыбыттар. Кинилэр пионерскай улэ уоттаах-талаанньах буоларыгар ыһанналар.

ЧЕРКАСКАЙ УОБАЛАС. Уобластаады тыа хаһаайыстыбанай опытнай станция хонуутугар спри хорутааччы механизатордар IV Бүтүн Союзтаадыы күрэхтэһиилэрэ ыытылынна. Маннык союзнай республикалартан уонна Болгарияттан, ГДР-тан, Венгрияттан 48 бастыг маастардар кытыннылар.

СНИМОККА: итэ күрэхтэһии чемпионнара **Иван Васильевич Левицкэй** (Черновицкэй уобалас «Родина» колхоба) уонна **Илга Робертовна Свилне** (Латвийскай ССР «Сарканабс Стрелниекс» колхоба).

И. ВОЛЧКОВ фотота.
ССТА фотохрониката.

Үтүө үгэскэ кубулуйда

Соторутаадыта Субуруускай аатынан совхоз 5 отделениеларын икки ардыларыгар спорт 7 көрүнэриигэр спартакиадалара ыытыллан түмүктээтэ. Барыта 120-чэ спортсмен кыттыбыт күрэхтэһиитэ олус хатыһыылаахтык уонна тэрээһиниэхтик барда.

Сылаанга былырыын үлэҕэ киирбит спортивнай саалаҕа отделениеларынан бинир формалаах, бализлээх спортсменнар бөрөдьактээх каккэнэн стройдаан спартакиаданы аһыы үөрүүлээх парадыгар тахсаллар. Спортсменнары эҥэрдэлээн уонна кинилэргэ ситиһиилэри баҕаран Сылаанныылыгын Советын исполкомун председателэ, олохтоох партийнай тэрилтэ секретара А. С. Сивцев, совхоз физкультураны уонна спорду тэрийээччитэ П. И. Харлампьев тыл этиллэр. Бу күрэхтэһиигэ эдэрдэри сэргэ урукку оттугэр ойуун чиҥин ситиһиилээхтик көмүскэбит спорт ветераннара кыттыны ыллылар. Кинилэр ортолоругар Болтоно отделениетын управляющайа, биллиилээх мас тардыһаччы Г. Х. Новгородов, Хатылы орто оскуолатын учуутала Д. П. Кладкина, Кытаанахтан И. Н. Попов, Сылаантан В. К. Пестерев, о. д. а. бааллар.

Күрэхтэһиини саахымакка, дуобакка, баскетболга ооньыоччулар саҕалыыллар. Дуобакка Е. Е. Сивцев, И. Л. Говоров, И. И. Харлампьев, Д. П. Кладкина курдук күүстээх ооньыоччулардаах Хатылы отделениетын хамаандата улахан сырата суох бастакы миэстэҕэ тахыста. Иккиһи сылаанныар, үсүһү болтоноолор ыллылар. Баскетболга финалга тахсан Хатылы уолаттара кытаанахтары, Болтоно кыргыттара сылаанныары кыайан бастаатылар. Спорт бу көрүнэр А. Лебедева, П. Сивцева (Болтоно), Е. Макарова (Сылаан), П. Винокурова (Кытаанах), М. Белых (Соловьев) курдук, иннинитин утумнаахтык эрчиллиэхтэриниэ оройуон чиҥин ситиһиилээхтик көмүскүүр спортсменнэлар бааллара көрөөччүлэри улаханнык үөрдэ. Волейболга Хатылы уолаттара, Кытаанах кыргыттара кыайыылаахтык буоллулар.

Мас тардыһыыта хатыһыылаахтык барда. Спорт ветерана Г. Х. Новгородов ыарахан ыйаанынгга астыктык бастаата. Кыра ыйаанынгга Сылаан представителэ Друзьянов кыахтааҕын көрдөрдө. Финалга Друзьянов Новгородовы кыайан абсолютнай чемпион аатын ылла. Икки күннээх хатыһыы кэнниттэн Хатылы отделениетын хамаандата 20 очкону хомуйан бастаата уонна көҥө сылдьар кубогынан наҕараадаланна. Иккискэ сылаанныар, үһүскэ кытаанахтар тахыстылар. Кыайылыылаах хамаандалар уонна бинирдилээн бастаабыт спортсменнар дипломнары, грамоталары ылылар.

Бу күрэхтэһиини учугэй оттотуохханый? Бастакытынан, тэрээһинэ учугэй, маныаха совхоз салаатата ыччаттарга улахан ойобулу биэрбут. Иккиһиэн, кыттааччытын ахсаана үүгэ уонна бу спартакиада иннинэ оттугэр спорт маассабай буолуутугар тирэҕиниэн буолла. Үсүһүнэн отделениеларынан хамаандалар бинир формалаах буолуулара ситиһиллибит. Төрдүһүнэн, совхоз сүүмэрдэммит командатын таларга кыаҕы биэрдэ. Итэ оройуон барыы хаһаайыстыбалара бөсхөлөммут спортивнай тэрийээччилэрдээх буолбуттарын түмүгэр ситиһиллибитин бинир туоһута.

Национальнай ыстаныыларга, волейболга спортсменнар техническай таһыннара молтоҕун итэҕэс быһыытынан аҕыахха сөп, Холобур, аҕыс туоска кылыыга бастаабыт Филиппов 23 метр 71 сантиметры эрэ түстэ. Үгүстэр 20—22 метриэн мунурданнылар. Оттон волейболга спорт ветераннарын Оконешников В. Н., Собакин А. А. солбуйар кыахтаах ооньыоччулар суохтар. Маантан сыаллаатахха оскуолаларга эдэр спортсменнары чаҥчыкы атлетикаҕа, спорт национальнай көрүнэриигэр эрчийии үлэтэ утумнаахтык ыытыллыбат эбит. Оттон бу оттугэр иннинитин үлэни туһсарарбыт, ол иннитэн хаһаайыстыбаларыттан оскуолаларыттан үгүс кыттааччылаах күрэхтэһиилэри ыытар буоларбыт наада.

В. НЕУСТРОЕВ.

Күүстээх дьон туһугунан

Улахан да улахан собо

Куолас Нээтийэ мунхаланан аһыыр үгэстээх эбит. Бинир күһүн Туйма үрэҕэр баар Дьэҥкиндэ күөлгэ мунхаланыыбыттар. Собо балык бөҕө көлбит. Бинир оҕуобай улахан собону көрөн Күһэнэк сулбу таһыйан ылбытын убайа Куолас Нээтийэ быраатын мыстаабыт: Байаҕантай улууһун улуу баайа Уот Кудангса 9 үйэҕэ илбис иҥэртэрбит үрүҥ чымчаах үрдүнэн көпөтөх, сур күүдээх аннынан барбатах, саһыгар икки атахтаах быаны быраҥнатах саалыыр-буулуур биэтин көҕүлүгэр холуу көрөн түспүт бэйэкэн дуу!

Итэ мыс тыллартан Күһэнэк күүстээх санаата күөмэйигэр көбүөхтүү, уохтаах санаата уолугунан кутулла ооньсообут да, тутан турар соботун халлаан диэки өрө эллэрпит. Ол собото күөл муунун үстэн биирэн көрингин искэҥинэн саба тибиирбитэ үһү. Күһэнэк бэйэтэ атыгар олоро түспүт да, Уот Кудангса аатын ааттаан айаннаны турбут. Онтон ылата Дьэҥкиндэ күөл куула тумулун Ыыс тумса диэн аатталыыбыттар. Күһэнэк өр-өтөр гымматах Уот Кудангса олорор скритэр Баайаҕа үрэҕин киэҥ толоонуттар саалыыр-буулуур биэ барахсан үөр сылгы ортотугар, тохсунньуга торообут ат хара кулуунун батыһыннарбытынан сылдьарын көрбүт. Сүүрдэн киирэн уон былас уһунньаах олүү дьиэрбэҥ быатынан оҕуур быраҕан, биэ моонньугар үс төгүл эрийэ түһэрбит. Биэ барахсан иккиэн таныытын тыаһа кинкинир киэҥ халлаан ороһотун диэки үс сүллэр этиҥнии өрө ыырилии түспүт, сүүрэн барчалаабыт. Күһэнэк атыттан ыстаная түһэн быатыттан тутуспутынан толоон куула саҕатыгар эмиҥрэтэн таһааран баай тиинкэ эрийэ котон, иннэ аҥы тардыспыттар. Кэлин биэ уган баччыгыннаабыт, айаҕыттан үрүҥ күүгэн аллыбыт, сымнаабыт. Күһэнэк биэни сэтиилэнэн били хара кулуку оҕунан дьоло ытан ыгыырыгар бөрөмэйдэммит. Ватыйатынан тоһоон кулуун силиитин оборо-оборо суол икки оттуҥа тибиирэ испэтэ үһү.

Күһэнэк биэни тутан барбытын көрбүт Уот Кудангса сылгыһыт чаҕар уолаттара улуу баайга кэпсээн биэрбиттэр. Уот Кудангса ороспуой ир суолун ирдээн, тор суолун тордоон, кимин-ханнытын биллэҥим диэн Күһэнэк дьуолкалаах суолун батыспыт. Өтөр гымматах 10 уолланх Куһаҕай уоругар Бүтэй Мүөлэрэ эбэҕэ тиийэн көлбит. Уон ураһаттан бастыҥнарыгар киирэн Куһаҕайга «Саалыыр-буулуур биэни илдьэ көлбит Күһэнэк дьүһүнүн-бодотун көрөөру ир суолун ирдээн кэллим, көрдөр» диэбит. Куһаҕай оҕонньор үс конукка кэтэһиннэрэн баран, күн тахсыыта үс тоҕус дуолан бухатыырдары булан, Күһэнэги олорор ураһаттан умса баттаан, туоһун тылыттан моруоннэах көхсүгэр диэри Уот Кудангсаҕа көрдөрбүттөр. Онуоха Уот Кудангса эппит: «Эр бэрдэ эбит, эрдэҕэс улар курдук эллийэн тиийэн түстэҕэ.» Онон Эрдэҕэстээх Күһэнэк диэн аат биэрэн, бэйэтэ да астынан дойдутугар тоннубута үһү.

С. РЕШЕТНИКОВ.

А. П. Чехов кэпсээннэринэн



„Мосфильм" киностудияҕа „Телефильм" айар холбоһугар режиссер Михаил Швейцер А. П. Чехов эрдэтээҕи кэпсээннэринэн „Карусель" диэн хартыынаны устар.

СНИМОККА: „Циник" фильм бинир новеллатын устуу. Уна—Сюсин оруолугар артист Юрий Волынцев.

В. МАСТЮКОВ фотота. ССТА фотохрониката.

Үс төгүллээх пайщиктаах

Чурапчы сельпотун салайаччылара хаһан эрэ, хантан эрэ байаларэ булбут мөлдьүнэ биһиэхэн туттар быраабылаахтар. Кинилэр ол быраабылаларын хайдах туттан олохха киллэрэллэрин туһунан билиһиннэриэхтэрин баҕарабын.

Бастаны быраабыла. Пайщикка чилиэни тардыыга нэһилиэнньэ ортотугар мунньахха туруорар, лекция, бэсиэдэ, курдук ойдөтөр үлэни ыытар наадата суох. Дьон ымсыыран-баҕаран, быллыһан туран бэйэлэрэ киирэн биэрэр усулуобуйаларын тэрийиллиэхтээх. Онуоха дэҥнэ көстөр табаардары атыылаһааччыны хас сыраны ахсын пайщикка киллэрэн эрэ туран бэриллиэхтээх.

Маҕаһыынга уочарат бөҕө. Бинир эдэр киһи уочарата тиийэн кээлтигэр били наадалаах табаарын көрдүүр.

— Табаарыс, пайщикка киир!

— Хайа, оттон урут иккитэ киирэн турабын дии, мин икки төгүллээх пайщиктаахпын эбэт!

— Сельпо ыйаара оннук, урукку аахсыллыбат, билигин эн аны үс төгүллээх пайщиктаах буоларын, ол куһаҕан дуо?

Киһи тэҥнэһиэ дуо, санаа пайщикка киирии уонна сыллааны усунуос харчытын 8 солкуобайы төлөөн туран наадалаах табаарын ылан тахыста.

Итэ курдук эн иннигэр ханна да куоттарбат чаархаан интэриэстэрэ уонна паай үбүн хомуйар хаһахтарын тоһуйуохтара. Соторуу буолаат хонтуорада паай үбүн хомуура бачча буолла диэн

аҕаран суот туораахтара үөһэ-аллара сыыстылар. Былаан быдан аһара барбытын туһунан рапордаан ыыргыттылар.

Иккис быраабыла. Дьон хаһан да үөрэ-кэтэ атыыласпат бородуукталара, болдьоҕо аастыт балык консервэбэ, киһи барыта саллар сакалыаттара баар буоллаччылар. Олор оҕус күндүркэйэн былдьаһыгынан атыыга баран хаалаллаларын туһугар ол баҕайылары быраабыннаахтарга эрэ көстөн аабар шампанскай, коньяк арыгыларга, араас аскаулаҕа муос, кутурук оҥорон кудьу анналлыахтаах. Сүөһү атыылаһар киһи ол сүөһүтүн муоһун туурар, кутуругун быһар туран атыыласпыта суох. Диэтэллэр ылбатыннар!

Онтуларын быраабынньыктааны поларок диэн аатаан, ньыр курдук сыаналаан, өртөн аатырдан-айгыһыныран тиэрдиэхтэрэ. Итэ курдук төбөҕүттэн имэрийбитэ буола туран сүннүгүн ыарылыыахтык дьоло хайан ылыахтара.

Биһиги Чурапчы сельпотун салайаччыларын итэ «ньымаларын» хайгыыр кишилэри атын сиргэ батыһыт, үтүктүт диэн сүбэлиир буолбатахпыт. Бу иҥнилиэннэ хаммаанныгар киирэ сатаан, ол суотугар былааны толорор, үбү киллэрэр, барбат табаары батара сатыыр сөптээх дуо диэн ыйытыахпытын эрэ баҕарабыт.

Ф. ФИЛИППОВ.

Редактор Н. П. СИДОРОВ.

Сибээс Чурапчыгаары үөлэсэ администрациата, партийнай уонна профсоюзнай тэрилтэлэрэ сибээс Одьуулуунаары отделениетын үлэһитигэр Старостина Парэскования Егоровнаҕа киин таптыыр быраата

ЕЛИСЕЕВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛЬЕВИЧ

уонун, ыарахан ыарыы кэнниттэн бу дьыл алтынньы 30 күнүгэр өлбүтүттэн бэйиэрэн дирин кутуруннарын тиэрдиллэр.

БИҺИГИ АДЫРЫСПЫТ: Чурапчы оройуона, Чурапчы салаанньата, К. Маркс уул. 12 №-рэ

ТЕЛЕФОННАР: Редактор—0-89

Отделлар—0-90
Уопсай отдел—0-91
Типографиа—0-95

Редакциҕа ыытар суруннга аадырыһы, араспаанньаны, ааты, аҕа аатын хайаан да толору суруллуохтаах.

Сакаһын №-рэ 130 — Чурапчы оройуонунаары типография. — Тахсар ахсаана 2423